

SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	11. 11. 20. 14. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23 - 3/14 - 4/7
VEZA:	
EPA:	403 XXV
SKRACENICA:	PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku, Ranku Krivokapiću

Na osnovu člana 148 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandmane na PREDLOG ZAKONA O BIRAČKOM SPISKU, koji glase:

Amandman I

Član 1 mijenja se i glasi:

„Ovim zakonom uređuje se formiranje biračkog spiska, postupak provjere upisa u birački spisak, zaključivanje biračkog spiska, izrada izvoda iz biračkog spiska i vođenje biračkih mjesta.”

Amandman II

Član 2 mijenja se i glasi:

„Birački spisak je javna isprava, služi samo za izbore i vodi se po službenoj dužnosti.

Birački spisak je izvedena elektronska zbirka ličnih podataka crnogorskih državljana koji imaju biračko pravo, a koja se formira nakon raspisivanja izbora.”

Amandman III

Član 5 mijenja se i glasi:

„Vođenje biračkog spiska obuhvata:

- 1) formiranje biračkog spiska;
- 2) analizu podataka iz biračkog spiska i preduzimanje mjera radi obezbjeđenja njihove međusobne usklađenosti i tačnosti;

- 3) evidentiranje biračkih mjesta;
- 4) određivanje biračkog područja (djelova grada, grupe naselja);
- 5) evidentiranje posebnih biračkih mjesta (bolnica, fakultet, zatvor,...);
- 6) podjelu ili spajanje biračkih mjesta, na osnovu odluke nadležne izborne komisije;
- 7) unošenje podataka o odluci o poništenju i ponavljanju izbora i evidentiranje biračkih mjesta na kojima se izbori ponavljaju, na osnovu odluke nadležne izborne komisije;
- 8) unošenje podatka da birač glasa na posebnom biračkom mjestu;
- 9) evidentiranje zaključenja biračkog mjesta;
- 10) zaključivanje biračkog spiska;
- 11) pripremu i ovjeru štampanih izvoda iz biračkog spiska;
- 12) štampu poziva biračima za glasanje;
- 13) uvid u birački spisak;
- 14) uvid u promjene koje su uticale na promjene u biračkom spisku;
- 15) druge poslove, u skladu sa ovim zakonom. ”

Amandman IV

Član 6 mijenja se i glasi:

„Birački spisak se formira na osnovu podataka iz registra prebivališta, registra crnogorskih državljana, i matičnih registara rođenih i umrlih (u daljem tekstu: Izvorni registar), za raspisane izbore, odnosno glasanje.

Crnogorski državljanin ostvaruje biračko pravo na biračkom mjestu, na kojem je upisan u birački spisak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U slučaju da crnogorski državljanin nije evidentiran u izvod iz biračkog spiska, može ostvariti biračko pravo na osnovu potvrde da je upisan u birački spisak, koju izdaje Ministarstvo.

O biračima koji su glasali na osnovu potvrda, izborna komisija sačinjava poseban zapisnik.

Birački spisak vodi se kao elektronska baza podataka primjenom jedinstvenog programskog rješenja koje izrađuje Ministarstvo.

Zaključeni birački spisak i izvod iz biračkog spiska čuvaju se 5 godina od dana zaključivanja biračkog spiska, odnosno od dana štampanja izvoda iz biračkog spiska.

Sadržaj i način korišćenja jedinstvenog programskog rješenja, vođenja, ispravljanja, zaključivanja i izlaganja biračkog spiska, kao i druga pitanja od značaja za potpuno, tačno i ažurno vođenje biračkog spiska uređuje Ministarstvo. ”

Amandman V

Član 11 mijenja se i glasi:

„Evidenciju biračkih mjesta vodi Ministarstvo kao elektronsku bazu podataka koja sadrži: broj biračkog mjesta, naziv, opština i adresa, način formiranja (adrese ili početna slova prezimena), lokacije koje mu pripadaju (ulice, djelovi ulica, naselja, naseljena mjesta).

Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija, korišćenjem programskog rješenja iz člana 6 stav 5 ovog Zakona.

Opštinske izborne komisije do dva dana prije zaključenja biračkog spiska mogu dostavljati Ministarstvu nova biračka mjesta ili biračka mjesta koja su ukinuta. ”

Amandman VI

Član 12 briše se.

Amandman VII

Član 13 mijenja se i glasi:

„Birač ima pravo uvida u podatke o sebi u biračkom spisku i pravo da podnese zahtijev za promjenu tih podataka.

Birač može zahtijevati promjenu u biračkom spisku, ako:

- 1) nije upisan u birački spisak;

2) nije upisan u birački spisak na biračkom mjestu na kojem ima pravo da glasa;

3) je nepravilno upisano njegovo lično ime ili drugi podatak.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana može se podnijeti Ministarstvu najkasnije 15 radnih dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Zahtjevi iz st. 1 i 2 ovog člana ne mogu se odnositi na zahtjeve za prijem u crnogorsko državljanstvo.

Promjena podataka na osnovu usvojenog zahtjeva iz stava 2 ovog člana vrši se u Izvornom registru i automatski se odražava na podatke u biračkom spisku, do njegovog zaključenja.”

Amandman VIII

Član 14 mijenja se i glasi:

„Ako utvrdi da je zahtjev iz člana 13 stav 1 ovog zakona osnovan, Ministarstvo će izvršiti odgovarajuću promjenu u izvornom registru i ta promjena će se automatski odraziti na birački spisak.

Ministarstvo će odbiti zahtjev za promjenu u biračkom spisku ako utvrdi da je neosnovan.

Odluka o zahtjevu iz člana 13 stav 1 donosi se u roku od tri radna dana od dana prijema zahtjeva.

Protiv odluke iz stava 4 ovog člana nije dozvoljena žalba, može pokrenuti upravni spor u roku od dva radna dana od dana dostavljanja odluke.

Sud u upravnom sporu odlučuje najkasnije narednog radnog dana od dana prijema tužbe, a odluku Ministarstvu dostavlja najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja odluke.

Promjene u Izvornom registru odnosno u biračkom spisku, mogu se vršiti najkasnije sedam radnih dana prije dana određenog za održavanje izbora do završetka redovnog radnog vremena. ”

Amandman IX

Član 15 briše se.

Amandman X

Član 16 mijenja se i glasi:

„U roku od tri dana od dana raspisivanja izbora Ministarstvo, preko sredstava javnog informisanja i na svom WEB site-u oglašava da izlaže Izvod iz biračkog spisaka, odnosno dio izvoda iz biračkog spiska za jedinicu lokalne samouprave za koju su raspisani izbori na uvid biračima, i obavještava birače o vremenu i načinu uvida, i mogućnosti da zatraže promjenu podataka upisanih u birački spisak.

Izvod iz biračkog spiska sadrži sledeće podatke: redni broj, lično ime, datum rođenja, adresu, broj, naziv i adresu biračkog mjesta.

Birač ima pravo uvida u podatke koji se o njemu vode u biračkom spisku.

Ministarstvo će putem elektronskih komunikacija, biraču učiniti dostupnim podatke koji se u njemu vode u biračkom spisku.”

Amandman XI

Član 17 mijenja se i glasi:

„Ministarstvo je dužno da, u roku od 48 časova od dana raspisivanja izbora, javno objavi u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori na državnom nivou, s tim da prikaz mora sadržati podatke o biračima koji su stekli biračko pravo i osnov sticanja tog prava, kao i podatke o licima koja su izgubila biračko pravo, kao i osnov gubitka tog prava.

Podatke iz stava 1 ovog člana Ministarstvo javno objavljuje i u roku od 48 časova od dana konačnog zaključenja biračkog spiska iz člana 18 ovog zakona.

Numerički tabelarni prikaz podataka iz st. 1 i 2 ovog člana sadrži:

- 1) broj birača;
- 2) broj birača koji su novoupisani i to:
 - birača koji su biračko pravo stekli punoljetstvom,
 - birača koji su prijavili prebivalište u Crnu Goru;
 - broj birača koji su biračko pravo stekli prijemom u crnogorsko državljanstvo;
- 3) broj birača za koje je izvršena promjena upisa na osnovu promjene prebivališta u Crnoj Gori (prijava/odjava);
- 4) broj birača brisanih po osnovu:
 - činjenice smrti,
 - gubitak crnogorskog državljanstva,
 - odjave prebivališta.
- 5) broj birača koji su promijenili lično ime;
- 6) broj birača kojima je promijenjen jedinstveni matični broj;
- 7) broj birača kojima je promijenjen datum prijave poslednjeg prebivališta;
- 8) broj birača kojima je promijenjen datum prebivališta u Crnu Goru;
- 9) broj birača kojima je promijenjeno biračko mjesto.

Podaci za tabelarni prikaz, računaju se po posljednoj promjeni koja je evidentirana u Izvornom registru.

Numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku za jedinicu lokalne samouprave u kojoj se održavaju izbori, objavljuje se u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori u toj jedinici lokalne samouprave. ”

Amandman XII

U članu 20 stav 5 briše se.

Amandman XIII

U članu 21 stav 1 poslije riječi: „izborne liste” i zarez dodaju se riječi: „Državnoj izbornoj komisiji”.

Stav 4 briše se.

Amandman XIV

Član 22 briše se.

Amandman XV

U članu 23 stav 1 riječi: „3 dana” zamjenjuju se riječima: „tri radna dana”

Amandman XVI

Član 24 briše se.

Amandman XVII

Član 25 briše se.

Amandman XVIII

Član 26 mijenja se i glasi:

„Inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje vođenje biračkog spiska vrši Upravna inspekcija. ”

Amandman XIX

Član 28 briše se.

Amandman XX

Član 29 briše se.

Amandman XXI

Član 30 briše se.

Amandman XXII

Član 31 briše se.

Amandman XXIII

Član 35 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 1.500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj:

- 1) odgovorno lice kome je povjereno vođenje biračkog spiska ako ne obezbijedi njegovu tačnost i ažurnost;
- 2) odgovorno lice u Ministarstvu, ako biraču ne omogući uvid u birački spisak (član 16);
- 3) odgovorno lice u Ministarstvu, ako javno ne objavi i ovlašćenim subjektima ne dostavi podatke iz člana 17 ovog zakona;
- 4) odgovorno lice u Ministarstvu, ako ovlašćenim subjektima ne omogući uvid u birački spisak (član 21);
- 5) odgovorno lice u Ministarstvu, ako javnu ispravu bitnu za ostvarivanje biračkog prava ne izda u roku propisanom članom 23 ovog zakona. ”

Amandman XXIV

Član 36 mijenja se i glasi:

„Ministarstvo će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti upustvo kojima će propisati postupak formiranja početnog biračkog spiska i biračkih mjesta, shodno podacima sa zadnjih održanih izbora po jedinicama lokalne samouprave i centralnog biračkog spiska. ”

Amandman XXV

Član 39 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se nakon godinu dana od dana stupanja na snagu. ”

O b r a z l o ž e n j e

Rješenja koja su sadržana u predloženim amandmanima predstavljaju cjelinu i kao takva ih treba i razmatrati, i bez izuzetka usvojiti. Predložena rješenja doprinose primjenljivosti zakona, što treba posebno imati u vidu.

Predloženim rješenjima tehnički se garantuje identičnost podataka u biračkom spisku i izvornim registrima. Sve promjene u izvornim registrima se automatski odražavaju na promjene u biračkom spisku odnosno ne postoji tehnička mogućnost da promjene u izvornim registrima ne budu i u biračkom spisku. Predloženim riješenjima je omogućeno potpun uvid u birački spisak i sve upravne postupke koji su doveli do izmjene u podacima, a takođe je omogućena i detaljna analiza podataka.

Predloženim riješenjima su u potpunosti ispoštovane odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i mišljenje evropskih eksperata.

U Podgorici,
11. februara 2014. godine

POSLANIK
Borislav Banović



